

Nekako na polovici puta između Tule i Rijeka,
u blizini Lébina na istočnoj strani Iste
Kobari se mjesto Leta Medelja. Imperirala se
na prajem zemljištu s obje strane ceste.
Nekada, pa i pred približno 70 god. nije L.
Medelja bila toliko razvijena kao danas.
Grad "još" pred 50 god. bio se onaj dio
"L. Medelje na zapadnoj strani ceste, gdje
su bili Fickli. Tu je bio i dućan, a i loka
pšenička su se tu raustavila, pa pekovala
odnosno primala poštu u koliko ja je bilo.
No pošte nije u ono vrijeme moglo biti baš
mного, običiti, jer prema konvenciji Josipa
Klopcića vanog "Pipić", sjedajući se svojih
mladih dana, da mu je otac govorio,
da u mjestu je bio pismen pop i Martin
Lernjul. Bilo je tu još nekoliko kuća gra-
đenih u primorskom stilu i crkva. Oke
crkve tada nije bilo kuća. Samo mjesto
nema nikakvih historijskih voćnih stovina,
jer se L. Medelja smatra za novo naselje,
koje se počelo širiti i povećavati u drugoj
polovini 19. stoljeća. Svoznještioci su por-
dice Lernjula, Klopcići i t.d. a ostali su
dresljanci iz ostalih dijelova Istre, pa i iz
drugih zemalja.
Danas L. Medelja je lijepo mjesto sa
mного lijepih i moderno građenih kuća,
škole dvije, nekoliko dućana, gostionica,
pekovana i crkva.

Neokleko somoga mjesta je groblje sa visokim čemp-
sima, u čijim senama nalone svoje posljednje
poborničke mjestani. Iznad strome ceste, na
potlonoj strani je „Androkovica“, gdje su drže
napuštene i porušene kuće pred više od 40 god.
Lokta su ostale same vidine, pa li to moglo pre-
stavljati prošlost mjesta.

Cholicea k. Neokle je piteno bršvit i visoravan
kraj sa malo obradive zemlje. Nkoada su tu
rasli bujni vinogradi; hej su koimje sa vrijeme
skupocije, biljomske fašističke vlasti uništavale
zlog konkurencije sa biljomskim vinom. Danas
ima malo vinograda, a nared ostale obradive
zemlju sije žitom, sadi kumpir i ostalo.
Trud zemlje ne može preživjeti žitelje, pa
mnogi odlone na rad u ugljenokop Kocin
ili se bave moreplovstvom. Većina stanov i nema
pa je ta grupa narodnog gospodarstva dosta
zanimljiva. Ima nešto krivnja, goleba, a u
vinogradima beroka, od jučnog voća ovdje
nepjavaju amokre i bobakmi. Od stoke usgajaju
istinski primim volova i kova, ovce i koze.
Ove posljednje pojavile su se u ovom kraju u većem
broju poslije prvog svjetskog rata. Od prvotni
ljudi koine kohoši, gdje gdje pismo i guke
i to vrlo rijetko.

Žitelji su 100% Hrvati i dosta su na visokom
stupnju kulture, pa nepismenosti koob mala
generacije stanov i nema.

Stanje ljudi imade dosta nepismenosti, ali
to koiva još koiva monarhija k. 21., koja je
više koimke držala u uslovenju i više

brnula sa njihovo kulturno naslijeđe, a norveška
sa slovenske norveške. Poljovani pak sa svj 25
godisnje obupocije prisiljovacki su mlodu ge-
neraciju, sta jobni škole, koda-li ih odnoro dila
i odgojili u poturnoro dnuom duku. Meštutu
ovaj netom minuli svjetski rat, ploroo je
borbenost i volju ovog norveška, te ljubov
prema svom kvotokom materinjskom jeziku
ali i najveću marnju na se što je kuljovacki
focivromu dnuo.

Narod ovoga broja je još pred neko livo ek-
sencija imov i svjio norveška nosnja, koja
se kasnije volbovom pječinica u svjet i
na roid u uglje nohop gubi, ja se obnoro
njetho koga moie vidjeti u narodnoj nosnji, ali
to somo u vrlo svećomim zgoobomd. Narodna
se nosnja obnoro ne nosi, nego se čina u
ormorima kod kuce. Od norveških instrumen-
ta imovle u ovom broju na dleho penoite-
roenice (velika i mala sopela) kojima još i obnoro
moudu „sopci“ narvescliti narod poroobom kake
narodne svećomosti. Bsim toga su „većnice“ (sopci
od sopci kore) i „drojnice“ (pistiški instrument).
Di će se narodni instrumenti, svećomati i nadelje,
je ih mubiti nariastoj arto roob poprima vol
ato vijih. Roenice se upotrebljavaju u svećomim
zgoobomd hoo protuja norveškoj igri odnoro
norveškoom plesu, penoite pod imenom „talu“

narodni ples "balen" predstavlja je letnu na sjevernoj
Olimpijadi god. 1.836; kada su nas upoznali
i ostali narodi, koji sa letnu nisu znali, da
postoji i gdje se nalazi. Tada u potpunosti slobodi
narodni instrument - i narodni plesovi,
koje je kolijevka finišičke vlast bila
potpuno zabranila, imaju se jači moć, pa će
se to narodno blago i nadalje njegovati u
naroda.

Plomnici su katolici i dobili su svoju upravu u
1632 god. kada je bila i osnovana. To je bila i
na javna ustanova u tv. Katedri. Korisije u prvij
plovici 19. stoljeća započeli su i prvi počeci
škola. U to doba bile su najbliže škole u
Lalim, Plominu i Dječju, ali se na kolijevskom
mestu, pa je narod nerado stav svoju djecu u
tu i te su škole malo koristile ovom narodu.
Ta škola, kada je loš počela sa radom nezna
bno, jer nema pobitih. Tije toga
ili su čitali i pisali pojedince u glavnom čina
rečenici ili koji pismen čovjek, koji bi obično u
ugod broja. Među kojima se spominje još
slavije, koji bi učio neke pojedine cilosti i
isoti. Prema korisnjem starih ljudi, škole se
ogla otvori još nekolicu 70 godina, jer je
Katedri novo nastala, koje se počela učiti
celu prošlog stoljeća. Prema hrvatskoj nose-
riji su tadašnje vlasti otvori prvi škole
kolijevskom jeziku.

A to je zato, jer su sva vlast u onobisunjuim
općinama imali u svojim rukama Talijani
za vrijeme et. et. monarhije, a općinska vlast
nije nikako htjela oti uobitelji narodnoj re
da se u 18. stoljeću otvori hrvatska škola.
Bilo u tom činu moglo se vidjeti pobunivost
nad onobisunju vlasti i postupak o narodnom, koji
su bili 100% Hrvati. Narod je pak prisiljen
postati talijanskim obitelji, koji su bili vlasnici
velike većine obradive zemlje, kao li nekad
svoju djecu u talijanske škole, jer su bili
zavisni od njih.

Prva škola se održavala u prirodnoj kući
čiji se vlasnik zove Furboni, a kasnije
kuću prekuo Forzolin. Prvi talijanski učitelj
kojega stari ljudi spominju, bio je Rogosini
Folijon iz Lubina. Poslije njega došli su
isto Folijon iz Lubina. Treći učitelj bio je
Kirinčić sa sela Krbava. Prvih mu je
hrvatsko, ali i on obučava djecu samo u
talijanskom jeziku - prema hrvatskomu stari
ljudi. Za njim došli su Quen i Lubna, talijanski
Talijan. Poslije njega nastaju promjene u obučavanju,
iako su nastale te promjene ljudi
znatno obilježili. Međutim izgleda, da je u
doba nastale i nacionalno ličnog št
u Istri, p. nošim veličanina Spinc
i Sarginjom, te mnogih drugih, pa je
tom času došlo ob izostajanje i veći no
koji su trivali ob se u školi obučavati
na hrvatskom jeziku. —

Narod je sahranilo morom odlično trošiti, da se
njihova djeca uče i na materinjskom jeziku, što je
bilo i udovoljeno, jer je sljedeći učitelj koji dolazi u h.
Kedelfu bio je rodom iz Štada, a radio se Poljskim kraj
bucocow na hrvatskom i na talijanskom jeziku. Nemor
ne se može smatrati, da li taj učitelj bio ujedno i
hrvatski učitelj u h. Kedelfi. Jednom običaj, kada je
u ovom običaju, ljudi isto ne znaju kome, kao
i nešto javlic o njemu. Navedio ga je učitelj.
L, koji je također običajom djecu u školi hrvatski
talijanski. Umro je u h. Kedelfi. Njegovom smrti
razvijeno je učiteljsko mjesto i u h. Kedelfi dolazi za
učitelja Kolic, oko godine 1900 odnosno 1902. Za
njegovu njegovu učiteljevanja podignuta je nova šk.
okolo god 1907. Podigla ju je općina bibriska.
Da bi ne bude kriv i talijanski, podignuta je
isti mah t. j. iste godine i šk. egrotu sa djecu
ja se joloviti i talijansku školu. U talijansku
školu je išlo dosta malo djece većinom onih ljudi
i su bili pod utjecajem talijanaca ili su još bili
romi od njih. Dva učitelja na talijanskoj školi bio
Fouet i Plomina. Kasnije običaj Plomina i Lušnja-
ee i Komova is Dule. U hrvatsku pučku školu je na-
d vrlo malo djece, pa je bila god. 1916, proširena
u Kolicu predaje u školi i jestna učiteljica Kolic
nja, koja nije dugo ostala.
akovo je stajalo u h. Kedelfi ratkom jacobu,
onetak prvog svjetskog rata. Godina 1918 bita je
Ztra slohobna godina, jer je ovjetkom togu
ta, a mirom u Versaillesu postije razpusta t. t.
onovrije čitova Ztra preobina Štadiji kao ratni
lijen i kao naplata za uslugu, koja je ona

neimik. revencina ročjuči' u prvom sojeto
ratu od 1. 914 - 1. 918 o njima protiv centralne
vlasti. Kijeviče i A. D. Joski' su obni novost
u svakom pogledu 7 sa istovrni novost oblika
Tolijona. Pa makor su službeni predstavnici
na mirovnoj konferenciji, na najsvetovnijoj
instituciji, da će Srbija prisustvovati i postupati
okolo Srbije najim. Slovenske narodnosti u
i da će im obratiti kulturni razvitak na svo
materinjskom jeziku, ipak ona tu svoju radnju
nije ostavila, nego ju je kasnije čak i pogorila
im joj je taj mirovnoj konferenciji bila šteta
da njome uproglje. Pa Slovenskim naučnicima
Srbij' postupalo se gore, nego sa svojim kolonijama
u Africi, od svog prvog početka, a pogorilo
krajem na vlast u Srbiji. Dolovak Tolijona
Srbu ostalo je hrvatskog učitelja Količa a b. u
još koji godinu živio je hrvatska pučka škola
Srbij', a tako i u b. školi pod Srbijom. Prvi
je učitelj Količa god. 1921. najim u Društvo
čovjeku draga in koji je prenesen u Krišćićku
gu - život u hrvatskoj školi u b. školi je završen.
Kasim je učitelj Količa morao in Krišćićku Društvo
ljubiti pred Tolijonsku fašističku naciju
slomio se u Jugoslaviju. Dolovao on živio kao
rovnji učitelj u Rusoku. Dobrošom Tolijona
njihove fašističke vlasti ovamo nastala
era njegov normalnog odnosa otvaranja u
Srbij'.

Ovi su to provedili: nasilno i besobzirno brzo
dugi niz godina svoj vobanija u tim kraje-
vima od 1. 918- 1. 943. Ukolikom posljednjeg
hrvatskog učitelja Kolića, odmah je hrvatska puka
bila petrosena u talijansku, a volitelji djeca su
bili prisiljeni, u svoji djecu upisu u talijansku
šolu, pa su djeca u budućee se od 1. 943 god.
morala prihvatiti makor i nerodo talijansku
šolu. Mnogo se učitelja i učiteljica ismignilo
pod talijanskom okupacijom.

Talijanski učitelji su bili:

1. Olivieri - Talijan iz Istije
2. Dirindeli " " Fria
3. Mesteli " " Dule
4. Skuderi " " Fria
5. Korović Đoko (petriken u delegirani) je talijanski
 Hrvat iz Kerive.
6. Apostoli - Talijan iz Vrhovca
7. Zrivo Đumi (Komorek) je talijanski Hrvat iz Kepra.

Talijanske učiteljice su bile:

1. Jasioni Vincenca - Talijanka iz Istije
2. " Luđa - " " "
3. Ana Keša
4. Lovrenom Moirja
5. Lautleri Julijana
6. Kupenja - Talijanka iz Istije
7. Lonovini " " Lovina
8. Rigata Rosta " " Istije

9. Prousi Poljovka in Ščelj

10. Lia " " "

11. Liob " " "

So su isti molup vse za tunc, da nosi vidi
ste žije volnovok.

Ali več 1. 935 god. govorja se u vojelu puorno ratu
groznica. Proti volnu pheri za volnovu Ščelj
protu stencij u Afici. Krasnje i narilud
nacistička stjenička se bezobirnje i bezobirne
postupu vone volnjeve prema susjednim zemlja
ma i drugi vojelohi vol je več neminovom i ven
ljevir vefom vjeeg i najiečeg ratnog stencica
vojni vremena, brnha vol eropkih obobgikih
narodu, pogobu Ščenskib, onu nenoq nacist i
stjeničkog fociate Šellera. Dotu orku loko voj
čovječinstva uopie ne pimi u historiji volnovu
pčije napredu stjeničke na Poljku, a pčeva se
ostina volnovu napredu stjeničke na bitoku
Lovjelski Lovengod 1941. Ščelak vol pčivovaju
on eropki narod, a pogobu narod Jugoslavij
kuja je bito isto meiorovno nepovolni i prepisano
vol fociate Ščelj stjeničke. Ščelak mjesec
krasnje več se u Jugoslaviji volta včja za
elgorom luejeg vodi komunističke pčivovaju
Jugoslavije na čehu za vtrugom Dikem

ona pravo se i svakoga u borbu protiv
njemackog okupatora. Osvinjaju se prvi parti-
zanski odredi, koji su se tokom borbe okupili
u pomoć Sovjetskog Saveza u jaku i silnu
Armiju. Mnogi i mnogi istinski osloboditelji
svoj rodni kraj i pristupaju u Narodno oslobodilačku
vojsku druga Fita. Znali su da im samo
može stati slobodu i spasiti ih od utajnijeg uguš-
tovanja fašističke Italije, koja se borila u toku
Njemačke. Italija je tokom rata god. 1943,
kad je vijetka da ne može dalje nastaviti, prob
masovni udarcima novih saveznika Engleske i trueno
potpisala bezuslovni mir s. njma. Dogodina nastaje
u Istri vijesti narodni ustanka, protivnički fašisti
i pokidaju se svaka veza sa Italijom. Osvjetljuje
prezima sam narod preko svojih Narodno-
oslobodilačkih odbora. I nakon su Nijemci
zaposjednicem Istre, a kasnije svojim ofenzivama
potiskivali narodnu oslobodilačku vojsku u Istri,
ipak je vlast ostala u rukama naroda. I narod
L. Kekefi je učestvovao u narodno-oslobodilačkom
vojski i borio se za svoju slobodu. Za vrijeme
rata bio je u L. Kekefi fašističkim i njemačkim
garnisonu, kojega je tokom borbe likvidirala
"Gortanova brigada" Narodno-oslobodilačke
vojske. Mjesto je tokom borbe ostalo stroda:
to jer su izgorele sve št. zgrade i
kuća.

čim je Stalija kapitulirala, vidjelo se da
i nacistička i hrvatska, fašistička i nacistička
Njemačka izgubili rat, ali se razvježali odgovoriti
da maja 1. 1945 god. jer je prvobitno nacistička
Njemačkoj namijetali čim više boli; putuju svim
povratni centrima Europe. N. konacem pod stari
vrtim udrećima Sovjetskog Saveza, Njemačka je
kapitulirala. Jugoslovenska Armija ušla je
teške udreće nacistička u dubinskoj Jugoslaviji,
heji su u 1. 1945 godini ljude, glavom bez obla
in Jugoslavije, - mješci, pkeci; umištrujući se
sobom. Jugoslovenska Armija u potpunosti nepre
nji osloboda točnije i čitavu Istru, Ist i
Primorje u mjesecu aprila 1. 1945 g.

Najvredniji su čovovi nastali, za neprocjenjiv
dobrotom J. A. u kojoj su se borili, i najoslobodilački
sinovi Istre. Stoboka - bliho čukna stoboka
je konacem obla. Lepa robit i veče na
horaku, u svom mjestu, u čitvoj Istri, Ist i
Ist. Primorju. Vojnikovima Galij celoke
b. tekelje; biljinski učitelj; se svegoda. U
god 1. 1943-45 škola u b. tekelje; se robit. Ist
robita škola nije se mogla sveje shoditi, lovo
mnogim mjestima Dule Istre, jo je u mjestu b
fašistički i nacistički garnizon. Istom s
rata, voluak se narodna vlast brine, v
u Istri ponovno stvore prvotne škole
hrvatskim učiteljima.

Mnogi se hrvatski učitelji vraćaju u Srbiju
jugoslavije, koliko su se bili sklonili pred
fascizmom i Talijanima još od 1. 9. 18 god. a ne-
koji su isučili škole u bivšoj Jugoslaviji.

Šteta je bila, jest i biti će zavijek hrvatska nauka!

L. Kotešić

mjesec juna 1. 9. 46.

Korčula:

M. Mirović, učitelj